



Prijava za zdravstveno osiguranje i pomoć u plaćanju troškova

→ Prijavite se brže preko interneta na web-stranici HealthCare.gov



Koristite ovu prijavu kako biste saznali za koje osiguranje ispunjavate uslove

- Marketplace planovi koji nude sveobuhvatno osiguranje kako bi vam pomogli da ostanete dobro.
- Porezni kredit koji vam može odmah pomoći sniziti premije za zdravstveno osiguranje.
- Besplatno ili jeftino osiguranje putem Medicaid-a ili Programa zdravstvenog osiguranja djece (CHIP). **Određeni nivoi prihoda mogu se kvalifikovati za besplatne ili jeftine programima.**



Ko može koristiti ovaj obrazac?

- Pomoću ove aplikacije prijavite bilo koga u svom domaćinstvu.
- Prijavite se čak i ako vi, vaš bračni drug ili dijete već imate zdravstveno osiguranje. Možete se kvalifikovati za besplatno ili jeftinije osiguranje.**
- Ako ste neudati/neoženjeni, možda ćete moći da popunite kraći obrazac. Pogledajte web-stranicu [HealthCare.gov](#).
- Mogu se prijaviti domaćinstva koja sadrže imigrante koji ispunjavaju uslove. Možete prijaviti svoje dijete čak iako vi nemate prava na osiguranje. Podnošenje zahtjeva neće utjecati na vaš imigracijski status ili mogućnost da postanete stalni stanovnik ili državljanin.
- Ako vam neko pomaže da popunite ovaj obrazac, možda ćete trebati da popunite Dodatak C.



Šta vam može trebati da biste se prijavili

- Brojevi socijalnog osiguranja (SSN) (ili brojevi dokumenta za sve imigrante kojima treba osiguranje, a koji ispunjavaju uslove).
- Podaci o poslodavcu i primanjima za sve članove vaše porodice (poput platnih odrezaka, W-2 obrazaca ili izvještaja o zaradama i porezima).
- Broj polise postojećeg zdravstvenog osiguranja.
- Podaci o bilo kakvom zdravstvenom osiguranju koje je dostupno vašem domaćinstvu.



Zašto tražimo ove podatke?

Mi tražimo podatke o prihodu i druge podatke da bismo vam mogli reći za koju vrstu pokrivenosti ispunjavate uslove i imate li pravo na pomoć u plaćanju istog. **Svi vaši podaci će biti povjerljivi i zaštićeni, u skladu sa zakonom.** Izjavu o primjeni Zakona o privatnosti potražite na [HealthCare.gov](#) ili provjerite upute.



Šta će se zatim desiti?

Napravite kopiju koju ćete zadržati, a zatim pošaljite svoju potpunu, potpisanoj prijavu na adresu na stranici 8. **Čak iako nemate sve podatke koje smo tražili, svejedno možete potpisati i predati prijavu.** Kontaktirat ćemo vas u roku od 1-2 sedmice, **amožete dobiti telefonski poziv od kompanije Marketplace ako nam je potrebno još podataka.** Dobit ćete Obavještenje o podobnosti poštom nakon što obradimo vašu prijavu. Ako vam se ne javimo, kontaktirajte Marketplace pozivni centar. Ispunjavanje ove prijave ne znači da morate kupiti zdravstveno osiguranje.



Ako vam treba pomoć da popunite ovu prijavu

- Preko interneta:** [HealthCare.gov](#)
- Na telefon:** Nazovite telefonsku službu za Tržište zdravstvenog osiguranja na broj **1-800-318-2596**. Korisnici teleprinterera mogu nazvati **1-855-889-4325**.
- Lično:** Možda u vašem gradu postoje savjetnici koji vam mogu pomoći. Za dodatne informacije, pogledajte web-stranicu [HealthCare.gov](#) ili nazovite telefonsku službu Tržišta zdravstvenog osiguranja na broj **1-800-318-2596**.
- Ostali jezici:** Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći.

Imate pravo dobiti svoje podatke u pristupačnom formatu, kao što je ispis velikim fontom, brajlovim pismom ili audio zapis. Također imate pravo podnijeti pritužbu ako smatrate da ste bili diskriminirani. Posjetite [CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/CMSNonDiscriminationNotice](#) ili nazovite **1-800-38-2596**.
TTY korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.

This product was produced at U.S. taxpayer expense.

Health Insurance Marketplace® is a registered service mark of the U.S. Department of Health & Human Services.



[HealthCare.gov](#)



Ispunite velikim štampanim slovima samo crnim ili tamnoplavim mastilom.

Popunite kružiće (○) ovako → ●.

Korak 1: Recite nam nešto o sebi.

(Potrebna nam je jedna odrasla osoba u domaćinstvu da bude osoba za kontakt za vašu prijavu.)

1. Ime	Srednje ime	Prezime	Sufiks
2. Kućna adresa (Ostavite prazno ako je nemate.)		3. Kućna adresa 2	
4. Grad	5. Savezna država	6. Poštanski broj	7. Okrug
8. Adresa na koju stiže pošta (ako nije ista kao kućna adresa)		9. Poštanska adresa 2	
10. Grad	11. Savezna država	12. Poštanski broj	13. Okrug
14. Broj telefona		15. Drugi broj telefona	
16. Želite li da informacije o ovoj prijavi primate putem elektronske pošte (emaila)? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
Email adresa: [REDACTED]			
17. Preferirani jezik:	Pisani	Govorni	

Korak 2: Recite nam o vašem domaćinstvu.

Koga sve hoćete da stavite na ovu prijavu?

Ispunite stranice koraka 2 za svaku osobu u vašem domaćinstvu, čak i ako osoba ima zdravstveno osiguranje. Informacije u ovoj prijavi pomažu nam da osiguramo da svi dobiju najbolje moguće osiguranje. Iznos pomoći ili tipa programa za koji se kvalificirate temelji se na broju ljudi u vašem domaćinstvu i prihodima vašeg domaćinstva. Ako ne uključite nekoga, čak i ako ta osoba već ima zdravstveno osiguranje, to može uticati na vašu podobnost za osiguranje.

Za odrasle osobe kojima je potrebno osiguranje:

Navedite ove osobe čak iako se oni sami ne prijavljuju za osiguranje:

- Supružnik
- Sve sinove ili kćeri mlađe od 21 godine sa kojima žive, uključujući posvojenu djecu.
- Bilo koje drugo lice koje se nalazi na istoj federalnoj prijavi poreza na prihod (uključujući i djecu stariju od 21 godine ako se nalaze na poreskoj prijavi roditelja). Ne morate prijavljivati porez da bi dobili zdravstveno osiguranje.

Za djecu mlađu od 21 godine kojoj je potrebno osiguranje:

Navedite ove osobe čak iako se oni sami ne prijavljuju za osiguranje:

- Roditelji (uključujući i mačehu ili očuha) sa kojima žive
- Braća i sestre sa kojima žive
- Sinovi i kćerke koji sa njima žive, uključujući i pastorke
- Bilo kog bračnog druga sa kojim žive
- Bilo koje drugo lice koje je navedeno na istoj poreskoj prijavi. Ne morate prijavljivati porez da bi dobili zdravstveno osiguranje.

Ispunite korak 2 za svaku osobu u vašem domaćinstvu.

Počnite od sebe, a zatim dodajte druge odrasle i djecu. Ako imate više od 2 osobe u svom domaćinstvu morate napraviti kopiju stranica i priložiti ih.

Ne morate davati imigracioni status ili SSN za članove domaćinstva kojima nije potrebno zdravstveno osiguranje. Čuvaćemo privatnost i bezbjednost svih podataka koje nam dostavite, u skladu sa zakonom. Osobne podatke ćemo koristiti samo da bismo provjerili vašu podobnost za zdravstveno osiguranje.



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu **HealthCare.gov**, ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



Korak 2: OSOBA 1 (Počnite od sebe.)

Ispunite korak 2 za vas, vašeg bračnog druga/partnera i uzdržavane osobe koje žive sa vama, i/ili bilo koju osobu koja je sa vama na saveznoj poreznoj prijavi na prihod ako ga prijavite. Poledajte stranicu 1 za više informacija o tome koga uključiti. Ako ne podnosite poreznu prijavu, sjetite se da ipak dodate osobe u svom domaćinstvu.

1. Ime	Srednje ime	Prezime	Sufiks
2. Veza sa OSOBOM 1?	3. Da li ste u braku? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne	4. Datum rođenja (mm/dd/gggg) 	5. Pol <input type="radio"/> Ženski <input type="radio"/> Muški
JA			
6. Broj socijalnog osiguranja (SSN)			
<p>★ Treba nam broj socijalnog osiguranja (SSN) ako hoćete zdravstveno osigurnje i ako imate SSN ili ga možete dobiti. Mi koristimo SSN da provjerimo prihod i druge podatke kako bismo utvrdili ko ima pravo na pomoć za plaćanje zdravstvenog osiguranja. Za više informacija o tome kako dobiti broj socijalnog osiguranja, posjetite SSA.gov ili nazovite Socijalno osiguranje na 1-800-772-1213. Korisnici teleprinteru mogu nazvati 1-800-325-0778.</p>			
7. Planirate li IDUĆE GODINE prijaviti federalni porez na prihod? Možete se prijaviti za zdravstveno osiguranje čak iako ne prijavljujete federalni porez na prihod.			
<input type="radio"/> DA. Ako je odgovor da, odgovorite na stavke od a do c. <input type="radio"/> NE. Ako je odgovor ne, pređite na stavku c.			
a. Da li ćete prijaviti porez zajedno sa suprugom? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
Ako je odgovor da, napišite imena supružnika:			
b. Hoćete li na svojoj poreskoj prijavi prijaviti da nekoga izdržavate? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
Ako je odgovor da, napišite imena onih koje izdržavate:			
c. Hoćete li neko drugi na svojoj poreskoj prijavi prijaviti da vas izdržava? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
Ako je odgovor da, navedite ime podnosioca poreza:		U kakvoj ste vezi sa tom osobom?	
8. Da li ste u drugom stanju? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne a. Ako je odgovor da, koliko djece očekujete da će se roditi u ovoj trudnoći?			
9. Da li vam treba zdravstveno osiguranje? Čak iako imate osiguranje, možda postoji program koji ima bolje pokriće ili manje troškove.			
<input type="radio"/> DA. Ako je odgovor da, odgovorite na sva pitanja u nastavku. <input type="radio"/> NE. Ako je odgovor ne, pređite na pitanja na stranci 3 koja se odnose na ... prihod. Ostavite ostatak ove stranice prazan.			
10. Da li imate fizičko, mentalno ili emocionalno zdravstveno stanje koje uzrokuje ograničenja u aktivnostima (kao što su kupanje, oblačenje, svakodnevni poslovi, itd.), posebnu potrebu za zdravstvenom njegovom ili živite u medicinskoj ustanovi ili domu za starije osobe? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
11. Da li ste američki državljanin ili američki građanin? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
12. Da li ste naturalizovani državljanin ili državljanin po roditeljima? (Ovo obično znači da ste rođeni van Sjedinjenih Država.)			
<input type="radio"/> DA. Ako je odgovor da, popunite a i b. <input type="radio"/> NE. Ako je odgovor ne, pređite na pitanje 13.			
a. Broj stranica:	b. Broj certifikata: Nakon što odgovorite na a i b, pređite na pitanje 14		
13. Ako niste američki državljanin ili američki građanin, da li imate odgovarajući imigracioni status? <input type="radio"/> DA. Unesite vrstu dokumenta i identifikacioni broj. Iđi na upute.			
Vrsta imigracionog dokumenta	Vrsta statusa (nije obavezno)	Napišite svoje ime kao što je napisano na vašem imigracionom dokumentu.	
Broj stranica ili broj I-94		Broj kartona ili broj pasoša	
SEVIS ID ili datum isticanja (nije obavezno)		Ostalo (šifra kategorije ili zemlja izdavanja)	
a. Da li živate u SAD-u od 1996. godine? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
b. Da li ste vi, vaš supružnik ili roditelj veteran ili aktivni u vojnoj službi u američkoj vojsci? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
14. Da li vam treba pomoć da platite račune za liječenje za prethodna tri mjeseca? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
15. Da li sa vama živi barem jedno dijete mlađe od 19 godina starosti i da li ste vi osoba koja brine o tom djetetu? (Odgovorite sa „da“ ako vi ili vaš supružnik brine o tom djetetu.) <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
Navedite imena i odnose sa svom djecom mlađom od 19 godina koja žive sa vama u vašem domaćinstvu: 			
16. Da li ste redovan student? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne		17. Da li ste bili u hraniteljskoj porodici sa 18 godina ili stariji od 18 godina? <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne	

Nastavak na sljedećoj strani



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu [HealthCare.gov](#), ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tзв. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



Nije obavezno: (Pružanje ovih informacija neće utjecati na ispunjavanje uslova, opcije plana ili troškove.)

Popunite sve koji se odnose.

19. Rasa:

- Bijelac Crnac ili Amerikanac afričkog porijekla Američki Indijanac ili Starosjedilac Aljaske Filipinac Japanac Koreanac Aziski Indijanac Kinez
 Vijetnamac Ostali Azijati Starosjedilac Havaja Guamac ili Čamoroac Samoanac Ostali narodi ostrva Pacifika Ostalo

Odaberite jedan odgovor.

20. Spol pri rođenju (može se naći u vašem rodnom listu):

- Žensko Muško Drugo: Ne znam Ne želim odgovoriti

21. Trenutačni spol:

- Žensko Muško Transrodna žena Transrođni muškarac Drugi naziv: Ne znam Ne želim odgovoriti

22. Seksualna orijentacija:

- Biseksualac Lezbijska ili homoseksualac Heteroseksualac (nije lezbijska ili homoseksualac) Drugi naziv: Ne znam
 Ne želim odgovoriti

Korak 2: OSOBA 1 (nastavite o sebi.)

Podaci o trenutnom zaposlenju i prihodu

Zaposlen(a): Ako ste trenutno zaposleni,
recite nam nešto o vašem prihodu. Počnite sa stavkom 20.

Nezaposlen(a):
Preskočite na stavku 30.

Privatnik (radite za sebe):
Preskočite na stavku 29.

Trenutni posao 1:

20. Ime poslodavca

a. Adresa poslodavca (opcionalno)

b. Grad

c. Savezna država

d. Poštanski broj

21. Broj telefona poslodavca

22. Plata/napojnica (prije poreza)

\$

Na sat

Dva puta mjesечно

Sedmično

Mjesečno

Svake 2 sedmice

Godišnje

23. Prosječan broj radnih sati svake SEDMICE

Trenutni posao 2: (Ako radite na više radnih mjesti i treba vam više prostora, dodajte još jedan list papira.)

24. Ime poslodavca

a. Adresa poslodavca (opcionalno)

b. Grad

c. Savezna država

d. Poštanski broj

25. Broj telefona poslodavca

26. Plata/napojnica (prije poreza)

\$

Na sat

Dva puta mjesечно

Sedmično

Mjesečno

Svake 2 sedmice

Godišnje

27. Prosječan broj radnih sati svake SEDMICE

28. U proteklih godinu dana, da li ste: Promjenili posao Prestali da radite Počeli da radite manji broj sati Ništa od navedenog

29. Ako ste privatnik, odgovorite na pitanja a i b:

a. Vrsta posla:

b. Kolika će vam biti neto zarada (dobit nakon što podmirite sve troškove poslovanja) od ovog posla za ovaj mjesec? Iđi na upute.

\$

Nastavak na sljedećoj strani





30. Ostali prihod koji ćete ostvariti ovog mjeseca: Popunite sve koje primate i navedite iznos i koliko ga često primate. Popunite ovdje ako ništa od ovoga ne primate. **NAPOMENA:** Ne trebate nam prijaviti prihod za izdržavanje djeteta, naknadu za veterane, ili dopunski prihod od osiguranja (tzv. SSI).

<input type="radio"/> Novčana naknada za nezaposleno lice \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Primljena alimentacija (Napomena: Samo za razvode okončane prije 01.01. 2019. godine) \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Penzija \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Neto od poljo-privrede/ribolova \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Socijalno osiguranje \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Neto od najma/honorara \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Penzioni fondovi \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Ostali prihod, tip: \$ Koliko često?

31. Odbici: Popunite sve koje imate i navedite iznos i koliko ih često plaćate. Ako plaćate određene troškove koji se mogu odbiti sa vaše federalne prijave poreza na prihod, to navedite jer vam može pomoći da vam troškovi zdravstvenog osiguranja budu malo niži.

Nemojte uključivati alimentaciju koju plaćate ili trošak koji ste već naveli u svom odgovoru na neto samozaposlenja (pitanje 29b).

<input type="radio"/> Plaćena alimentacija (Napomena: Samo za razvode okončane prije 01.01. 2019. godine) \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Ostali odbici, tip: \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Kamata na kredit za školovanje \$ Koliko često?	

32. Odgovorite na ovo pitanje ako se vaš prihod mijenja tokom godine, na primjer ako radite na poslu samo dio godine ili primate naknadu za određene mjesecce. Ako ne očekujete promjene u vašem mjesecnom prihodu, predite na sljedeću osobu. ➔

Vaš ukupni prihod ove godine \$	Vaš ukupni prihod iduće godine (ako mislite da će se razlikovati) \$
<input type="radio"/> Ispunite ako mislite da će vaš prihod biti teško predvidjeti.	

Hvala! To je sve što nam treba da znamo o vama.



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu **HealthCare.gov**, ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.

**Korak 2: OSOBA 2**

Napomena: Ako ovoj osobi nije potrebno zdravstveno osiguranje, samo odgovorite na pitanja 1-10 na ovoj stranici. Fotokopirajte stranice 5-6 ukoliko u vašem domaćinstvu ima više od 2 ljudi.

1. Ime	Srednje ime	Prezime	Sufiks
2. Veza sa OSOBOM 1? Idi na upute.	3. Da li je OSOBA 2 uodata/oženjena?	4. Datum rođenja (mm/dd/gggg)	5. Pol <input type="radio"/> Ženski <input type="radio"/> Muški
<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne		<input type="radio"/> /	
6. Broj socijalnog osiguranja (SSN)	To nam treba ako hoćete zdravstveno osiguranje za OSOBU 2 i ako OSOBA 2 ima SSN.		
<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
7. Da li OSOBA 2 živi na istoj adresi kao OSOBA 1? Ako ne, navedite adresu:			
8. Da li OSOBA 2 planira IDUĆE GODINE prijaviti federalni porez na prihod? (Možete se prijaviti za zdravstveno osiguranje čak iako OSOBA 2 ne prijavljuje federalni porez na prihod.) <input type="radio"/> DA. Ako je odgovor da, odgovorite na stavke od a do c. <input type="radio"/> NE. Ako je odgovor ne, preskočite na stavku c. a. Da li će OSOBA 2 prijaviti porez zajedno sa supružnikom?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne Ako je odgovor da, napišite imena supružnika: b. Hoćeće li OSOBA 2 na svojoj poreskoj prijavi prijaviti da nekoga izdržava?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne Ako je odgovor da, napišite imena onih koje izdržava: c. Hoćeće li neko drugi na svojoj poreskoj prijavi prijaviti da izdržava OSOBU 2?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne Ako da, navedite ime poreskog obveznika: U kakvoj je vezi OSOBA 2 sa tom osobom?			
9. Da li je OSOBA 2 u drugom stanju?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne a. Ako je odgovor da, koliko djece očekuje da će roditi u ovoj trudnoći? <input type="radio"/>			
10. Da li OSOBI 2 treba zdravstveno osiguranje? (Čak iako OSOBA 2 ima osiguranje, možda postoji program koji ima bolje pokriće ili manje troškove.) <input type="radio"/> DA. Ako je odgovor da, odgovorite na sva pitanja u nastavku. <input type="radio"/> NE. Ako je odgovor ne, pređite na pitanja na stranci 5 koja se odnose na prihod. Ostavite ostatak ove stranice prazan.			
11. Ima li OSOBA 2 fizičko, mentalno ili emocionalno zdravstveno stanje koje uzrokuje ograničenja u aktivnostima (poput kupanja, oblačenja, svakodnevnih obaveza i sl.), posebnu zdravstvenu potrebu ili živi u medicinskoj ustanovi ili staračkom domu?			
<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
12. Da li je OSOBA 2 američki državljanin ili američki građanin?			
<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
13. Da li je OSOBA 2 naturalizovani državljanin ili državljanin po roditeljima? (Ovo obično znači da je rođen(a) van Sjedinjenih Država.) <input type="radio"/> DA. Ako je odgovor da, popunite a i b. <input type="radio"/> NE. Ako je odgovor ne, pređite na pitanje 14.			
a. Broj stranica	b. Broj certifikata	Nakon što odgovorite na a i b, pređite na pitanje 15.	
<input type="radio"/> /			
14. Ako OSOBA 2 nije američki državljanin ili američki građanin, da li ima odgovarajući imigracioni status? <input type="radio"/> DA. Unesite vrstu dokumenta i identifikacioni broj. Idi na upute Vrsta imigracionog dokumenta: <input type="radio"/> / Vrsta statusa (nije obavezno): <input type="radio"/> / Napišite ime OSOBE 2 kao što je napisano na njenom/njegovom imigracionom dokumentu.			
<input type="radio"/> /			
Broj stranica ili broj I-94	Broj kartona ili broj pasoša		
<input type="radio"/> /	<input type="radio"/> /		
SEVIS ID ili datum isticanja (nije obavezno)		Ostalo (šifra kategorije ili zemlja izdavanja)	
<input type="radio"/> /		<input type="radio"/> /	
a. Da li OSOBA 2 živi u SAD-u od 1996. godine?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
b. Da li je OSOBA 2, supružnik OSOBE 2 ili roditelj OSOBE 2 veteran ili aktivan u vojnoj službi u američkoj vojsci?..... (Upišite "da" ako se OSOBA 2 ili njen bračni drug staraju o ovom djitetu). <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
15. Da li OSOBI 2 treba pomoći da plati račune za lijечenje za prethodna tri mjeseca?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
16. Da li sa OSOBOM 2 živi barem jedno dijete mlađe od 19 godina starosti i da li je OSOBA 2 osoba koja brine o tom djitetu? (Upišite "da" ako se OSOBA 2 ili njen bračni drug staraju o ovom djitetu). <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
17. Napišite imena i vezu sa svom djecom mlađom od 19 godina starosti koja žive sa OSOBOM 2 u njenom/njegovom domaćinstvu. (To mogu biti ista djeca koja su navedena na stranicu 2.) <input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/> / <input type="radio"/> /			
Da li je OSOBA 2 bila u hraniteljskoj porodici sa 18 godina ili kao starija od 18 godina?			
<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
Odgovorite na ova pitanja ako OSOBA 2 ima 22 godine ili manje:			
18. Da li je OSOBA 2 imala osiguranje preko posla, a da ga je izgubila u protekla 3 mjeseca?			
<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			
a. Ako je odgovor da, datum kada je osiguranje prestalo: <input type="radio"/> /		b. Razlog zašto je osiguranje prestalo: <input type="radio"/> /	
19. Da li je OSOBA 2 redovan student?..... <input type="radio"/> Da <input type="radio"/> Ne			

Nastavak na sljedećoj strani





Nije obavezno: (Pružanje ovih informacija neće utjecati na ispunjavanje uslova, opcije plana ili troškove.)

Popunite sve koji se odnose.

21. Rasa:

- Bijelac Crnac ili Amerikanac afričkog porijekla Američki Indijanac ili Starosjedilac Aljaske Filipinac Japanac Koreanac Aziski Indijanac Kinez
 Vijetnamac Ostali Azijati Starosjedilac Havaja Guamac ili Čamoroac Samoanac Ostali narodi ostrva Pacifika Ostalo

Odaberite jedan odgovor.

22. Spol pri rođenju (može se naći u rodnom listu OSOBE 2):

- Žensko Muško Drugo: Ne znam Ne želim odgovoriti

23. Trenutni spol:

- Žensko Muško Transrodna žena Transrodni muškarac Drugi naziv: Ne znam Ne želim odgovoriti

24. Seksualna orijentacija:

- Biseksualac Lezbička ili homoseksualac Heteroseksualac (nije lezbička ili homoseksualac) Drugi naziv: Ne znam
 Ne želim odgovoriti

Korak 2: OSOBA 2

Recite nam nešto o prihodu koji ostvaruje OSOBA 2. Popunite ovu stranicu čak iako OSOBI 2 ne treba zdravstveno osiguranje.

Podaci o trenutnom zaposlenju i prihodu

- Zaposlen(a):** Ako je OSOBA 2 trenutno zaposlena, recite nam nešto o njenom/njegovom prihodu. Počnite sa stavkom 22.

- Nezaposlen(a):**
Preskočite na stavku 32.

- Privatnik (radi za sebe):**
Preskočite na stavku 31.

Trenutni posao 1:

22. Ime poslodavca

a. Adresa poslodavca (opcionalno)

b. Grad

c. Savezna država

d. Poštanski broj

23. Broj telefona poslodavca

(- -)

24. Plata/napojnica (prije poreza)

\$

Na sat

Sedmično

Svake 2 sedmice

25. Prosječan broj radnih sati svake SEDMICE

Trenutni posao 2:

(Ako OSOBA 2 radi na više radnih mesta, dodajte novi list papira.)

26. Ime poslodavca

a. Adresa poslodavca (opcionalno)

b. Grad

c. Savezna država

d. Poštanski broj

27. Broj telefona poslodavca

(- -)

28. Plata/napojnica (prije poreza)

\$

Na sat

Sedmično

Svake 2 sedmice

29. Prosječan broj radnih sati svake SEDMICE

30. U proteklih godinu dana, da li je OSOBA 2: Promjenila posao Prestala raditi Počela raditi manji broj sati Ništa od navedenog

31. Ako je OSOBA 2 privatnik, ispunite a i b:

a. Vrsta posla:

b. Kolika će biti neto zarada (dobit nakon što se podmire svi troškovi poslovanja) OSOBE 2 od ovog posla za ovaj mjesec? Iđi na upute.

\$

Nastavak na sljedećoj strani



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu **HealthCare.gov**, ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



32. Ostali prihod koji će OSOBA 2 ostvariti ovog mjeseca: Popunite sve koje OSOBA 2 prima i navedite iznos i koliko ga često prima. Popunite ovdje ako ništa od ovoga ne prima. **NAPOMENA:** Ne trebate nam prijaviti prihod za izdržavanje djeteta, naknadu za veterane, ili dopunski prihod od osiguranja (tzv. SSI).

<input type="radio"/> Novčana naknada za nezaposleno lice \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Primljena alimentacija (Napomena: Samo za razvode okončane prije 01.01. 2019. godine) \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Penzija \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Neto od poljo-privrede/ribolova \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Socijalno osiguranje \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Neto od najma/honorara \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Penzioni fondovi \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Ostali prihod, tip: \$ Koliko često?

33. Odbici: Popunite sve koje OSOBA 2 ima i navedite iznos i koliko ga često plaća. Ako OSOBA 2 plaća određene troškove koji se mogu odbiti sa federalne prijave poreza na prihod, i to ovdje navedete, to vam može pomoći da joj/mu troškovi zdravstvenog osiguranja budu malo niži.

Nemojte uključivati alimentaciju koju plaća OSOBA 2 ili trošak koji je već razmatran u odgovoru na neto samozaposlenja (pitanje 31b).

<input type="radio"/> Plaćena alimentacija (Napomena: Samo za razvode okončane prije 01.01. 2019. godine) \$ Koliko često?	<input type="radio"/> Ostali odbici, tip: \$ Koliko često?
<input type="radio"/> Kamata na kredit za školovanje \$ Koliko često?	

34. Odgovorite na ovo pitanje ako se prihod OSOBE 2 mijenja tokom godine, na primjer ako na nekom radnom mjestu radi samo jedan dio godine ili ako prima beneficije samo u određenim mjesecima u godini. Ako OSOBA 2 ne očekuje promjene svojih mjesecnih prihoda, prijeđite na sljedeću osobu. ➔

Ukupan prihod OSOBE 2 za ovu godinu \$	Ukupan prihod OSOBE 2 za iduću godinu \$	<input type="radio"/> Ispunite ako mislite da će vaš prihod biti teško predvidjeti.
--	--	---

Hvala! To je sve što nam treba da znamo o OSOBI 2.



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu **HealthCare.gov**, ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



KORAK 3: Član(ovi) domaćinstva američki Indijanac ili domorodac sa Aljaske (AI/AN)

1. Da li ste vi ili bilo ko u vašem domaćinstvu američki Indijanac ili domorodac sa Aljaske?

NE. Ako je odgovor ne, pređite na Korak 4.

DA. Ako je odgovor da, pređite na Korak 4, ali popunite i Dodatak B i priložite ga uz prijavu.

KORAK 4: Zdravstveno osiguranje vašeg domaćinstva

1. Da li je nekome ko je naveden na ovoj prijavi u proteklih 90 dana rečeno da ne ispunjava uslove za Medicaid ili za Program zdravstvenog osiguranja djece (CHIP)? (Odaberite odgovor "da" samo ako ta osoba ne ispunjava uslove u svojoj saveznoj državi, a ne na tržištu zdravstvenog osiguranja.)... Da Ne
Ko?  Datum: 

Ili, da li je za neku osobu u ovoj prijavi utvrđeno da nije podobna za Medicaid ili CHIP zbog njenog imigracijskog statusa u posljednjih 5 godina? Da Ne
Ko? 

Da li se neko na ovoj prijavi prijavio za osiguranje tokom otvorenog perioda za upis u Marketplace ili nakon kvalifikacijskog životnog događaja? Da Ne
Ko? 

2. Da li neko na ovoj prijavi ima mogućnost da se osigura preko posla? Odgovorite sa da čak iako se osiguranje nudi preko nečijeg drugog radnog mesta, kao na primjer od roditelja ili supružnika, i čak iako oni ne prihvate to osiguranje. Označite ne ukoliko je jedino pokriće koje se nudi COBRA.

DA. Nastavite i onda popunite Dodatak A. NE.

Ako da, je li ovo plan beneficija državnih službenika?

Da li je ikome navedenom u prijavi ponuđen individualni aranžman zdravstvene naknade (HRA) ili HRA za Kvalificirane male poslodavce (QSEHRA)? Da Ne

3. Da li iko trenutno ima osiguranje?

DA. Ako je odgovor da, nastavite sa pitanjem 4. NE. Ako je odgovor ne, pređite na Korak 5.

4. Podaci o postojećem zdravstvenom osiguranju. (Fotokopirajte ovu stranicu ako više od 2 osobe trenutno ima zdravstveno osiguranje.)

Napišite koju vrstu osiguranja imate, kao na primjer osiguranje preko poslodavca, COBRA, Medicaid, CHIP, Medicare, TRICARE, program zdravstvene zaštite preko Službe za vojne veterane, Mirovni korpus ili neko drugo. (Nemojte prijavljivati TRICARE ako imate direktnu njegu „Direct Care“ ili po službenoj dužnosti „Line of Duty“.)

OSOBA 1:
Ime osobe koja je prijavljena za zdravstveno osiguranje 

Vrsta pokrivenosti:

- Osiguranje preko poslodavca COBRA Medicaid CHIP Medicare TRICARE
- Program zdravstvene zaštite preko Službe za vojne veterane Mirovni korpus Ostalo

Ako je osiguranje preko poslodavca: (Trebate onda popuniti i Dodatak A.)

Ime osiguravajućeg društva 

Polisa osiguranja/identifikacijski broj 

Ako je neka druga vrsta osiguranja: Popunite ako se radi o osiguranju preko Tržišta zdravstvenog osiguranja.

Ime osiguravajućeg društva 

Polisa osiguranja/identifikacijski broj 

Da li je to plan sa ograničenim beneficijama, kao na primjer polisa osiguranja od nezgoda u školi?..... Da Ne

OSOBA 2:
Ime osobe koja je prijavljena za zdravstveno osiguranje 

Vrsta pokrivenosti:

- Osiguranje preko poslodavca COBRA Medicaid CHIP Medicare TRICARE
- Program zdravstvene zaštite preko Službe za vojne veterane Mirovni korpus Ostalo

Ako je osiguranje preko poslodavca: (Trebate onda popuniti i Dodatak A.)

Ime osiguravajućeg društva 

Polisa osiguranja/identifikacijski broj 

Ako je neka druga vrsta osiguranja: Popunite ako se radi o osiguranju preko Tržišta zdravstvenog osiguranja.

Ime osiguravajućeg društva 

Polisa osiguranja/identifikacijski broj 

Da li je to plan sa ograničenim beneficijama, kao na primjer polisa osiguranja od nezgoda u školi?..... Da Ne



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu **HealthCare.gov**, ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



KORAK 5: Vaša saglasnost i potpis

1. Da li ste saglasni da dozvolite Tržištu zdravstvenog osiguranja da za sljedećih 5 godina upotrijebi podatke o prihodu, uključujući i podatke sa poreskih prijava? Da Ne

Da bi se lakše odredila vaša podobnosta za pomoć u plaćanju osiguranja u sljedećim godinama, možete se složiti da dopustite da Marketplace koristi ažurirane podatke o prihodu, uključujući informacije o poreznim prijavama. Marketplace će poslati obavijest i dozvoliti vam da napravite bilo kakve promjene. Marketplace će provjeriti da li ste još uvijek podobni i može tražiti da potvrdite da vaš prihod još uvijek ispunjava uslove. Možete odustati u bilo kom trenutku.

Ako je odgovor ne, automatski ažurirajte moje podatke za sljedeće: 5 godine 4 godine 3 godine 2 godine 1 godine

Nemojte koristiti podatke iz moje poreske prijave da biste utvrdili da li i dalje ispunjavam uslove za primanje pomoći za plaćanje osiguranja (ukoliko izaberete ovu opciju, to može uticati na mogućnost da vam se obnovi pomoć za plaćanje osiguranja).

2. Da li je neko na ovoj prijavi za zdravstveno osiguranje zatvoren (u zatvoru ili pritvoru)? Da Ne

Ako je odgovor da, recite nam ime te osobe. Ime zatvorene osobe je:

Obilježite ovdje ako ta osoba čeka izricanje kazne.

Ako je bilo koja osoba u vašoj prijavi upisana u Marketplace osiguranje a kasnije se otkrije da ima drugo zdravstveno osiguranje koje ispunjava uslove (poput Medicare, Medicaid ili CHIP), Marketplace će automatski okončati Marketplace plan osiguranja. To će pomoći da bilo koja osoba za koju se sazna da ima drugo osiguranje koje ispunjava uslove neće ostati upisana u Marketplace osiguranje i moraće platiti punu cijenu.

- Slažem se da ću dopustiti da Marketplace okonča Marketplace osiguranje za osobe u mojoj prijavi u ovoj situaciji..
- Ne dajem dozvolu da Marketplace okonča Marketplace osiguranje u ovoj situaciji. Razumijem da osobe u mojoj prijavi koje su tim obuhvaćene više neće biti podobne za finansijsku pomoći i moraju platiti punu cijenu za svoj Marketplace plan.

Ukoliko neka osoba na ovoj prijavi ispunjava uslove da dobije Medicaid:

- Medicaid agenciji dajem pravo da u naše ime traži i primi novac od drugog zdravstvenog osiguranja, sudske nagodbe ili trećih strana. Takođe Medicaid agenciji dajem pravo da traži i primi pomoći za zdravstveno osiguranje od supružnika ili roditelja.
- Da li roditelj djeteta koje se nalazi na ovoj prijavi živi van domaćinstva? Da Ne
- Ako je odgovor da, znam da ću morati da sarađujem sa agencijom koja prikuplja pomoći za zdravstveno osiguranje od odsutnog roditelja. Ako smatram da će takva saradnja naškoditi momu djetetu, to mogu reći Medicaidu i možda neću morati da sarađujem.
- Potpisujem ovu prijавu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, što znači da sam na sva pitanja na ovom obrascu tačno odgovorio/odgovorila najbolje što sam mogao/mogla. Znam da podliježem kaznenim zakonima federalne vlade ukoliko svjesno pružim lažne ili netačne informacije.
- Znam da Tržištu zdravstvenog osiguranja (Health Insurance Marketplace®) moram u roku od 30 dana prijaviti bilo kakve promjene u odnosu na ono što sam izjavio/izjavila na ovom obrascu. Mogu pogledati veb-stranicu [HealthCare.gov](#) ili nazovati broj telefona **1-800-318-2596** da prijavim bilo kakve promjene. Razumijem da ukoliko se informacije promijene, to može uticati na to da li ja i član(ovi) moga domaćinstva ispunjavam(o) uslove.
- Znam da po federalnim zakonima, nije dozvoljena diskriminacija po osnovu rase, boje kože, porijekla, pola, starosne dobi, seksualne orijentacije, polnog identiteta ili invaliditeta. Mogu uložiti žalbu zbog diskriminacije putem veb-stranice [HHS.gov/civil-rights/filing-a-complaint](#).
- Znam da će se podaci sa ovog obrasca upotrijebiti isključivo da bi se utvrdilo da li ispunjavam uslove za dobijanje zdravstvenog osiguranja, pomoći u plaćanju osiguranja (ako je zatražena), i u zakonitu svrhu Tržišta zdravstvenog osiguranja i programa kojima se pomaže oko plaćanja osiguranja.

Nama ovi podaci trebaju da bismo provjerili imate li pravo na pomoći u plaćanju zdravstvenog osiguranja ako odlučite da se prijavite. Mi ćemo provjeriti vaše odgovore koristeći informacije u našoj elektronskoj bazi podataka i u bazi podataka Poreske uprave (IRS), Socijalnog osiguranja (Social Security), Ministarstva za unutrašnju sigurnost i(l) agencije za izještavanje o potrošačima. Ako se informacije ne podudaraju, možemo tražiti da nam pošaljete potvrdu.

Šta da radim ako mislim da je moja obavijest o podobnosti pogrešna?

Obavijest o ispunjavanju uslova dobit ćete poštom nakon što obradimo vašu prijavu. Ako se ne slažete sa odlukom o tome za šta ispunjavate uslove, u mnogim slučajevima imate pravo žalbe. Pregledajte svoje Obaveštenje o podobnosti da biste pronašli upute za žalbe specifične za svaku osobu u vašem domaćinstvu koja se prijavi za pokriće, uključujući i koliko dana imate da zatražite žalbu. Ovo je ono što treba razmotriti prilikom podnošenja žalbe:

- Ukoliko to želite, neko drugo lice može u vaše ime podnijeti žalbu ili učestvovati u žalbi. Ta osoba može biti prijatelj, rođak, advokat ili neko drugo lice. Ili, vi sami možete zatražiti i učestvovati u podnošenju žalbe.
- Ako se budete žalili, možda ćete moći zadržati prava koja su vam dodijeljena, dok se ne doneše odluka po žalbi.
- Ishod po žalbi može uticati na promjenu prava dodijeljenih drugim članovima vašeg domaćinstva.

Da biste uložili žalbu na rezultate vezano za ispunjenje uslova za Tržište zdravstvenog osiguranja, pogledajte veb-stranicu [HealthCare.gov/marketplace-appeals/](#). Ili nazovite telefonsku službu Tržišta zdravstvenog osiguranja na broj **1-800-318-2596**. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**. Isto tako vaš obrazac za žalbu ili pismo u kome tražite da uložite žalbu možete poslati poštom na adresu **Health Insurance Marketplace, Dept. of Health and Human Services, Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd., London, KY 40750-0001**. Možete se žaliti na sljedeće: neispunjene uslove da dobijete zdravstveno osiguranje preko Tržišta zdravstvenog osiguranja, vremenski period za prijavu za osiguranje, poreske olakšice (tzv. tax credit), popust pri podjeli troškova (tzv. cost-sharing reductions), Medicaid i CHIP, ukoliko ste za isto odbijeni. Ako ispunjavate uslove da dobijete poreske olakšice (tzv. tax credit) ili popust pri podjeli troškova (tzv. cost-sharing reductions), možete se žaliti na iznos koji vam je dodijeljen. U zavisnosti od savezne države u kojoj živite, žalbu možete uložiti ili preko Tržišta zdravstvenog osiguranja ili preko Medicaida te savezne države ili agencije CHIP.

OSOBA 1 treba da potpiše ovu prijavu. Ako ste vi ovlašteni predstavnik, možete se ovdje potpisati ukoliko je OSOBA 1 potpisala Dodatak C.

Potpis

Datum potpisa (mm/dd/gggg)

Ako ovu prijavu popunjavate u periodu kada nije predviđeno uzimanje zdravstvenog osiguranja (između 1. novembra i 15. januara), obavezno pregledajte Dodatak D („Pitanja o životnim promjenama“).



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu veb-stranicu [HealthCare.gov](#), ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoći na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



Korak 6: Pošaljite popunjenu prijavu



Potpisanu prijavu pošaljite na adresu:

Health Insurance Marketplace
Dept. of Health and Human Services
Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd.
London, KY 40750-0001



Ako hoćete da se prijavite za glasanje,
možete popuniti obrazac za prijavu birača na
veb-stranici [Vote.gov](#).

Pomoć na stranom jeziku koji nije engleski

Ako Vi, ili neko kome Vi pomažete, imate pitanje o Tržištu zdravstvenog osiguranja, imate pravo na besplatnu pomoć i informacije na Vašem jeziku. Da biste dobili prevodioca, nazovite broj telefona **1-800-318-2596**.

Ovdje se nalazi spisak raspoloživih jezika i ova ista poruka na tim jezicima:

Español (Spanish)

Si usted o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas sobre el Mercado de Seguros Médicos, tiene derecho a obtener ayuda e información gratis en su idioma. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-318-2596.

中文 (Chinese)

你有權利免費用您的語言獲得幫助和資訊。要用中文與傳譯員探討健康保險市場，請致電 1-800-318-2596。

tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu quý vị, hoặc ai đó đang được quý vị giúp đỡ, có câu hỏi về Health Insurance Marketplace®, quý vị có quyền nhận sự giúp đỡ và thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với thông dịch viên gọi số 1-800-318-2596.

한국어 (Korean)

귀하는 귀하의 언어로 도움과 정보를 무료로 받을 수 있는 권리가 있습니다.
한국어로 건강 보험 시장(Health Insurance Marketplace®)에 대하여 통역사에게 이야기하려면, 1-800-318-2596 번으로 전화하십시오.

العربية (Arabic)

لكل الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات في اللغة الخاصة بك مجاناً. وللتحدث مع مترجم في اللغة العربية حول سوق التأمين الصحي، يرجى الاتصال على 1-800-318-2596.

Kreyòl (French Creole)

Ou gen tout dwa pou resevwa èd ak enfòmasyon nan lang ou pou gratis. Pou pale avèk yon entèpretè an Kreyòl konsènan Mache Asirans Medikal (Health Insurance Marketplace®), rele 1-800-318-2596.

Tagalog (Tagalog)

Mayroon kang karapatan makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika na walang gastos. Upang makipag-usap sa isang tagapagsalin sa Tagalog tungkol sa Health Insurance Marketplace®, tumawag sa 1-800-318-2596.

Izjava iz Zakona o smanjenju papirologije: U skladu sa Zakonom o smanjenju papirologije iz 1995. godine, osoba nije dužna da pruži tražene informacije ukoliko nije naveden važeći OMB kontrolni broj. Važeći OMB kontrolni broj za ove informacije je 0938-1191. Procjenjuje se da je za ispunjavanje ove prijave potrebno u prosjeku 45 minuta, uključujući i vrijeme potrebno da se pročitaju upute, pretraže postojeći resursi podataka, prikupe traženi podaci i popune i pregledaju prikupljene informacije. Ukoliko imate komentare vezano za preciznost procijenjenog potrebnog vremena za ispunjavanje ove prijave ili prijedloge kako da se poboljša ovaj obrazac, molimo obratite se na adresu: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu [HealthCare.gov](#), ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.

Pomoć na stranom jeziku koji nije engleski (nastavak)

Polski (Polish)

Każdy ma prawo uzyskać bezpłatnie pomoc i informacje we własnym języku. Aby porozmawiać z tłumaczem po polsku na temat Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych (Health Insurance Marketplace®), należy zadzwonić pod numer 1-800-318-2596.

Русский (Russian)

Вы имеете право бесплатно получить помощь и информацию на родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком на русском о платформе Health Insurance Marketplace® (рынок медицинского страхования), позвоните по телефону 1-800-318-2596.

Français (French)

Vous avez le droit d'obtenir de l'aide et des renseignements dans votre langue sans aucun coût. Pour consulter un interprète en français quant au Marché d'assurance santé, composez le 1-800-318-2596.

Deutsch (German)

Sie haben das Recht, Hilfe und Informationen kostenlos in Ihrer eigenen Sprache in Anspruch zu nehmen. Um mit einem Dolmetscher für die deutsche Sprache über den „Health Insurance Marketplace“ zu sprechen, rufen Sie bitte diese Nummer an: 1-800-318-2596.

ગુજરાતી (Gujarati)

તમને વિના મૂલ્યે તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. આરોગ્ય વિમા વ્યાપારબજાર વિશે દુઃખાખ્યા સાથે ગુજરાતીમાં વાતચીત કરવા, કોલ કરો 1-800-318-2596

Português (Portuguese)

Você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem nenhum custo adicional. Para falar com um intérprete de [Português] sobre o Mercado de Seguros de Saúde, ligue para 1-800-318-2596.

Italiano (Italian)

Se voi, o una persona che state aiutando volete chiarimenti mercato delle assicurazioni mediche (Health Insurance Marketplace®), avete il diritto di ottenere assistenza e informazioni nella vostra lingua a titolo gratuito. Per parlare con un interprete potete chiamare il numero 1-800-318-2596.

日本語 (Japanese)

ご自身か、もしくはサポートされている誰かがHealth Insurance Marketplace®に問い合わせたい場合は、日本語サポートと情報提供を無料で得る資格を有しています。1-800-318-2596までご連絡いただき、通訳とお話し下さい。

Izjava iz Zakona o smanjenju papirologije: U skladu sa Zakonom o smanjenju papirologije iz 1995. godine, osoba nije dužna da pruži tražene informacije ukoliko nije naveden važeći OMB kontrolni broj. Važeći OMB kontrolni broj za ove informacije je 0938-1191. Procjenjuje se da je za ispunjavanje ove prijave potrebno u prosjeku 45 minuta, uključujući i vrijeme potrebno da se pročita upute, pretraže postojeći resursi podataka, prikupe traženi podaci i popune i pregledaju prikupljene informacije. Ukoliko imate komentare vezano za preciznost procijenjenog potrebnog vremena za ispunjavanje ove prijave ili prijedloge kako da se poboljša ovaj obrazac, molimo obratite se na adresu: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.



TREBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu web-stranicu HealthCare.gov, ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



Dodatak A: Zdravstveno Osiguranje Preko Posla

Na ova pitanja **NE TREBATE** odgovoriti ako niko u vašem domaćinstvu nema pravo na zdravstveno osiguranje preko svog radnog mjesto, bez obzira da li je prihvatio osiguranje. Također ne morate odgovarati na ova pitanja ako je jedino pokriće koje se nekome nudi COBRA. Priložite kopiju ove stranice za svako radno mjesto na kome se nudi zdravstveno osiguranje.

Recite nam nešto o poslu na kome se nudi zdravstveno osiguranje.

Fotokopirajte ovu stranicu i odnesite je poslodavcu koji nudi osiguranje da vam pomogne da odgovorite na ova pitanja.

Podaci o uposleniku

1. Ime uposlenika (ime, srednje ime, prezime)	2. Socijalni broj uposlenika (SSN)

Podaci o poslodavcu

3. Poslodavac/naziv firme	
4. Identifikacioni broj poslodavca (EIN)	5. Broj telefona poslodavca

Sada, unesite podatke o licu ili odjelu zaduženom za beneficije uposlenika. Ukoliko nam budu trebale dodatne informacije, možda ćemo stupiti u vezu sa ovim licem.

6. Lice ili odjel koje možemo nazvati vezano za zdravstveno osiguranje uposlenika.		
7. Adresa poslodavca (Tržište zdravstvenog osiguranja će možda slati obavijesti na ovu adresu).		
8. Grad	9. Savezna država	10. Poštanski broj
11. Broj telefona (ako se razlikuje od gore navedenog)	12. Email adresa	

13. Da li je ovaj poslodavac zaposleniku ponudio zdravstveno osiguranje? Odaberite „da“ samo ako će imati ponudu pokrića od početka sljedećeg mjeseca ili od 1. januara ako se prijave tokom otvorenog upisa (1. novembra - 15. januara).

- DA (nastavite) NE (POSLODAVAC: STANITE i vratite ovaj obrazac uposleniku.
UPOSENNIK: nastavite sa prijavom za osiguranje preko Tržišta zdravstvenog osiguranja.)

Da li poslodavac nudi plan zdravstvenog osiguranja koji pokriva supružnika i djecu ili osobe koje poslodavac izdržava?

- DA. Ako je odgovor da, koga? Supružnika Djecu/osobe koje uposlenik izdržava
 NE (Preditate na pitanje broj 14.)

Navedite imena svih drugih lica koja žive u domaćinstvu sa uposlenikom, a koja imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko ovog posla.

Ime

Ime

Ime

Nastavak na sljedećoj strani



REBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu veb-stranicu [HealthCare.gov](#), ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



Recite name nešto o najjeftinijem planu zdravstvene zaštite koje nudi ovaj poslodavac?

14. Da li poslodavac nudi plan zdravstvene zaštite kojim se ispunjava standard minimalne vrijednosti*?

DA (Pređite na broj 15.) **NE** (STANITE i vratite ovaj obrazac uposleniku.)

15. Koliko bi uposlenik trebao da plati najjeftiniji plan koji se **uposleniku** nudi, a koji zadovoljava samo minimum standarda vrijednosti*? Ne navodite porodične planove.

a. Uposlenik bi platio ovu premiju: \$

NAPOMENA: Unesite najniži iznos koji bi uposlenik mogao platiti za zdravstveno osiguranje.

b. Uposlenik bi platio ovaj iznos: Sedmično Svake 2 sedmice Dva puta mjesečno Jednom mjesečno Kvartalno Godišnje

16. **Ako su ostali članovi domaćinstva navedeni za pitanje 13:** Koliko bi zaposlenik platio za plan sa najnižim troškovima koji pokriva zaposlenika i članove domaćinstva navedene u pitanju 13? Ako poslodavac nudi wellness programe, unesite premiju koju bi zaposlenik platio da je zaposlenik ostvario maksimalni popust za bilo koje programe odvikavanja od duvana i nije ostvario nikakve druge popuste na osnovu wellness programa.

a. Uposlenik bi platio ovu premiju: \$

b. Uposlenik bi platio ovaj iznos: Sedmično Svake 2 sedmice Dva puta mjesečno Jednom mjesečno Kvartalno Godišnje

*Plan zdravstvenog osiguranja zadovoljava minimum standarda vrijednosti ukoliko pokriva najmanje 60% troškova za zdravstvene usluge za standardnu populaciju, te u velikoj mjeri pokriva troškove bolnice i ljekara. Većina planova koji se nude na radnom mjestu ispunjavaju ovaj kriterij.



REBA VAM POMOĆ U VEZI S PRIJAVOM? Posjetite našu veb-stranicu [HealthCare.gov](#), ili nas nazovite na broj telefona **1-800-318-2596**. Ako vam je potrebna pomoć na nekom drugom jeziku, a ne engleskom, nazovite broj telefona **1-800-318-2596** i recite telefonskom službeniku koji jezik govorite. Mi ćemo vam besplatno pomoći. Gluhonijeme i druge osobe koje koriste samo poruke (tzv. TTY) korisnici mogu nazvati **1-855-889-4325**.



Dodatak B



Dodatak C: Pomoć za ispunjavanje ove prijave

Samo za savjetnike, navigatore, agente i posrednike certifikovane za popunjavanje prijava

Popunite ovaj dio ako ste vi savjetnik, navigator, agent ili posrednik certifikovan za popunjavanje prijava i popunjavate ovaj zahtjev u ime drugog lica.

1. Datum početka popunjavanja prijave (mm/dd/gggg)

--	--	--

2. Ime, srednje ime, prezime i sufiks

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Naziv organizacije

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Identifikacioni broj (ukoliko postoji)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Samo za agente/posrednike: NPN broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Možete izabrati ovlaštenog predstavnika.

Možete osobi od povjerenja dati odobrenje da sa nama razgovara o ovoj prijavi, da vidi vaše podatke i da djeluje u vaše ime vezano za ovu prijavu, uključujući i da dobije informacije vezane za vašu prijavu i da istu potpiše u vaše ime. Ova osobe se zove „ovlašteni predstavnik“. Ako ikada budete htjeli da promijenite ili otkažete ovlaštenog predstavnika, kontaktirajte Tržište zdravstvenog osiguranja. Ako ste vi ovlašteni predstavnik nekoga ko je naveden na ovoj prijavi, podnesite dokaz uz prijavu.

1. Ime ovlaštenog predstavnika (ime, srednje ime, prezime)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Adresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Kućna adresa 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Grad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Savezna država

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Poštanski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Broj telefona

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Naziv organizacije

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikacioni broj (ukoliko postoji)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Svojim potpisom, dozvoljavate ovoj osobi da potpiše vašu prijavu, dobije zvanične informacije o ovoj prijavi, u vaše ime postupa po svim budućim pitanjima u vezi ove prijave.

10. Potpis OSOBE 1 navedene u ovoj prijavi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. Datum potpisa (mm/dd/gggg)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Dodatak D: Pitanja o promjenama u životu

(Osim ove stranice, morate popuniti i ostatak prijave. Nemojte predati samo ovu stranicu.)

Ako je neko iz ove prijave doživio određene životne promjene – kao što je gubitak zdravstvenog pokrića, vjenčanje ili rođenje djeteta – u posljednjih 60 dana (ILI se to očekuje u sljedećih 60 dana), popunite ovu stranicu i uključite je u svoju popunjenu, potpisu prijavu. Određene životne promjene vam omogućavaju da odmah steknete pravo na osiguranje preko Tržišta zdravstvenog osiguranja. Također vam preporučujemo da odgovorite na ova pitanja ako se prijavljujete van Otvorenog upisa (1. novembra - 15. januara).

Ova pitanja nisu obavezna. Ako vam se životne okolnosti nisu promijenile, ne morate odgovoriti na ova pitanja. Za Medicaid i Program zdravstvenog osiguranja za djecu (tzv. CHIP) se možete prijaviti bilo kada tokom godine, čak iako vam se nisu promijenile životne okolnosti. Pripadnici plemena koja su priznata od strane državne vlade, kao i starosjedioci Aljaske se mogu prijaviti za osiguranje preko Tržišta zdravstvenog osiguranja bilo kada tokom godine.

Recite nam nešto o promjenama u vašem domaćinstvu.

1. Da li je neko izgubio zdravstveno osiguranje u proteklih 60 dana ili očekuje da će izgubiti zdravstveno osiguranje u narednih 60 dana?

Ime(na)	Datum kada je osiguranje prestalo ili će prestati (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

2. Da li je neko stupio u brak u proteklih 60 dana?

Ime(na)	Datum (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

a. Da li je jedna osoba imala zdravstveno osiguranje u bilo kom trenutku u proteklih 60 dana? Da Ne

Ako je odgovor da, navedite ime(na) u nastavku:

3. Da li je neko pušten iz zatvora ili pritvora u proteklih 60 dana?

Ime(na)	Datum (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

4. Da je neko stekao potreban imigracioni status u proteklih 60 dana?

Ime(na)	Datum (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5. Da li je neko usvojen, dat na usvajanje ili smješten u hraniteljsku porodicu u proteklih 60 dana?

Ime(na)	Datum (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

6. Da li je neko postao lice koje se izdržava zbog toga što se plaća izdržavanje djeteta ili uslijed sudskog naloga u proteklih 60 dana?

Ime(na)	Datum (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

7. Da li se neko preselio u poslednjih 60 dana?

Ime(na)	Datum selidbe (mm/dd/gggg)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

a. Koji Vam je bio poštanski broj na staroj adresi? Ispunite ovdje ako ste se preselili iz strane zemlje ili teritorije SAD.

b. Da li je jedna osoba imala zdravstveno osiguranje u bilo kom trenutku u proteklih 60 dana? Da Ne

Ako je odgovor da, navedite ime(na) u nastavku:

Ime(na)

